

Prečišćeni tekst Uredbe o zakonskim mjernim jedinicama obuhvata sljedeće propise:

1. Uredba o zakonskim mjernim jedinicama ("Službeni list Crne Gore", br. 022/09 od 25.03.2009),
2. Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o zakonskim mjernim jedinicama ("Službeni list Crne Gore", br. 072/15 od 21.12.2015), u kojima je naznačen njihov dan stupanja na snagu.

## UREDBA

### O ZAKONSKIM MJERNIM JEDINICAMA

("Službeni list Crne Gore", br. 022/09 od 25.03.2009, 072/15 od 21.12.2015)

#### Član 1

Ovom uredbom propisuju se zakonske mjerne jedinice, koje se koriste u Crnoj Gori i način njihove upotrebe.

#### Član 2

- (1) Zakonske mjerne jedinice koje se koriste u Crnoj Gori pored jedinica Međunarodnog sistema jedinica (u daljem tekstu: SI jedinice), su:
  - 1) jedinice, definisane na osnovu SI jedinica, koje nijesu njihovi decimalni umnošci niti djelovi;
  - 2) jedinice, koje se koriste sa SI jedinicama, a čije su vrijednosti u SI jedinicama dobijene eksperimentalno;
  - 3) jedinice, čija je upotreba dozvoljena samo u specifičnim oblastima;
  - 4) kombinovane mjerne jedinice;
  - 5) mjerne jedinice za posebnu upotrebu.
- (2) Nazivi, oznake i definicije SI jedinica i njihovi decimalni umnošci i djelovi dati su u Prilogu 1, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni dio.
- (3) Nazivi, oznake i definicije jedinica koje se koriste pored SI jedinica dati su u Prilogu 2, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni dio.
- (4) Mjerne jedinice za posebnu upotrebu navedene su u Prilogu 3 koji je sastavni dio ove uredbe.

#### Član 3

- (1) Upotreba zakonskih mjernih jedinica iz člana 2 ove uredbe odnosi se na mjerne instrumente koji se koriste, mjerjenja koja se vrše i oznake količina izražene u zakonskim mjernim jedinicama.
- (2) Odredbe ove uredbe, ne odnose se na mjerne jedinice, koje se upotrebljavaju u oblasti vazdušnog, pomorskog, rječnog i željezničkog saobraćaja, a koje su različite od onih čija je primjena obavezna na osnovu ove uredbe, ako je upotreba takvih jedinica predviđena međunarodnim konvencijama i ugovorima koji obavezuju Crnu Goru.

#### Član 4

- (1) Upotreba mjernih jedinica koje nijesu zakonske mjerne jedinice dozvoljena je za:
  - 1) proizvode i opremu, koji se već nalaze na tržištu, odnosno u upotrebi, do dana stupanja na snagu ove uredbe;
  - 2) komponente i djelove proizvoda i opreme, koji su neophodni za dopunu ili zamjenu komponenata ili djelova proizvoda i opreme iz tačke 1 ovog stava.
- (2) Mjerne jedinice iz stava 1 ovog člana, ne primjenjuju se na pokazivače na mjerilima, odnosno pokazivanje mjerila mora biti isključivo u zakonskim mjernim jedinicama.

#### Član 4a

- (1) Dodatnom oznakom, u smislu ove uredbe, smatra se jedna ili više oznaka veličina izraženih u mjernim jedinicama koje nijesu navedene u Prilogu 1 i 2 koji su sastavni dio ove uredbe, i koje prate oznaku veličine izražene u mjernej jedinici navedenoj u Prilogu 1 i 2 ove uredbe.
- (2) Oznaka veličine izražena u mjernej jedinici koja je navedena u Prilogu 1 i 2 ove uredbe ima prednost u odnosu na dodatnu oznaku.
- (3) Dodatne oznake iz stava 1 ovog člana moraju biti izražene znakovima koji nijesu veći od znakova za odgovarajuće mjerne jedinice navedene u Prilogu 1 i 2 ove uredbe.

### **Član 5**

Način pisanja mjernih jedinica mora biti u skladu sa standardom MEST ISO 80000 - 1:2009 Veličine i jedinice - Deo 1: Opšti principi.

### **Član 6**

Danom stupanja na snagu ove uredbe, neće se primjenjivati Uredba o zakonskim mernim jedinicama ("Službeni list SCG", broj 10/06).

### **Član 7**

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore".

### **Prilog 1**

**„Prilog 1****SI JEDINICE I NJIHOVI DECIMALNI UMNOŠCI I  
DJELOVI****1.1 SI jedinice****Tabela 1.1 Osnovne SI jedinice**

Veličina	Jedinica	
	Naziv	Oznaka
dužina	metar	m
masa	kilogram	kg
vrijeme	sekunda*	s
električna struja	amper	A
termodinamička temperatura	kelvin	K
količina gradiva (supstancije)	mol	mol
svjetlosna jačina (jačina svjetlosti)	kandela	cd

\* Dozvoljena je upotreba i naziva „sekund“

**Definicije osnovnih SI jedinica:****Jedinica dužine**

Jedinica dužine je metar. Metar je dužina putanje koju u vakuumu pređe svjetlost za vrijeme od 1/299 792 458 sekunde.

(17e CGPM (1983), Résolution 1)

**Jedinica mase**

Jedinica mase je kilogram. Kilogram je jednak masi međunarodnog prototipa kilograma.

(3e CGPM (1901), Résolution 1)

**Jedinica vremena**

Jedinica vremena je sekunda. Sekunda je trajanje od 9 192 631 770 perioda zračenja koje odgovara prelazu između dva hiperfina nivoa osnovnog stanja atoma cezijuma 133.

(13e CGPM (1967), Résolution 1)

**Jedinica električne struje**

Jedinica električne struje je amper. Amper je stalna električna struja koja bi, kada bi se održavala u dva paralelna provodnika, neograničene dužine i zanemarljivo malog kružnog poprečnog presjeka, koji se nalazi u vakuumu na međusobnom rastojanju od jednog metra, prouzrokovala među tim provodnicima silu jednaku  $2 \times 10^{-7}$  njutna po metru dužine.

(CIPM (1946), Résolution 2 odobrena na 9e CGPM (1948))

**Jedinica termodinamičke temperature**

Jedinica termodinamičke temperature je kelvin. Kelvin je termodinamička temperatura koja je jednaka 1/273,16 od termodinamičke temperature trojne tačke vode.

Definicija se odnosi na vodu koja ima izotopni sastav određen sljedećim odnosima količina gradiva (supstancije): 0,00015576 mola  $^2\text{H}$  po molu  $^1\text{H}$ , 0,0003799 mola  $^{17}\text{O}$  po molu  $^{16}\text{O}$  i 0,0020052 mola  $^{18}\text{O}$  po molu  $^{16}\text{O}$ .

(Trinaesta CGPM (1967.), rezolucija 4., i Dvadeset treća CGPM (2007.), rezolucija 10.)

#### **Jedinica količine gradiva ( supstancije )**

Jedinica količine gradiva ( supstancije ) je mol. Mol je količina gradiva (supstancije) sistema koji sadrži toliko elementarnih jedinica koliko ima atoma u 0,012 kilograma ugljenika 12.

Kada se upotrebljava mol, navode se elementarne jedinke koje mogu biti atomi, molekuli, joni, elektroni i druge čestice ili određeni skupovi tih čestica.

(14<sup>o</sup> CGPM ( 1971), Résolution 3)

#### **Jedinica svjetlosne jačine ( jačine svjetlosti )**

Jedinica svjetlosne jačine (jačine svjetlosti) je kandela. Kandela je svjetlosna jačina (jačina svjetlosti), u određenom pravcu, izvora koji emituje monohromatsko zračenje frekvencije  $540 \times 10^{12}$  herca i čija je jačina zračenja u tom pravcu 1/683 vata po steradijanu.

(16<sup>o</sup> CGPM (1979), Résolution 3)

**Tabela 1.2 Posebno ime i oznaka SI izvedene jedinice za temperaturu za izražavanje Celzijusove temperature**

Veličina	Jedinica	
	Naziv	Oznaka
Celzijusova temperatura	stepen Celzijusa	°C

Celzijusova temperatura je definisana kao razlika dvije termodinamičke temperature  $T$  i  $To$  ( $t = T - To$ ), gdje je  $To = 273,15 \text{ K}$ . Temperaturni interval ili razlika u stepenima može se izraziti u kelvinima ili stepenima Celzijusa. Jedinica „stepen Celzijusa“ jednaka je jedinici „kelvin“.

#### **1.2 Druge SI jedinice**

##### **1.2.1 Izvedene SI jedinice**

Izvedene SI jedinice dosljedno su izvedene iz SI jedinica, a definisane su proizvodom određenih stepena osnovnih jedinica brojčanim koeficijentom jednakim 1.

##### **1.2.2 Izvedene SI jedinice sa posebnim nazivima i oznakama**

**Tabela 1.3 Izvedene SI jedinice sa posebnim nazivima i oznakama**

Količina	Jedinica			Izražena
	Naziv	Simbol	S drugim jedinicama SI	
Ugao u ravni	radijan	rad		$\text{m} \cdot \text{m}^{-1}$
Prostorni ugao	steradijan	sr		$\text{m}^2 \cdot \text{m}^{-2}$
Frekvencija	herc	Hz		$\text{s}^{-1}$
Sila	njutn	N		$\text{m} \cdot \text{kg} \cdot \text{s}^{-2}$
Pritisak, naprezanje	paskal	Pa	$\text{N} \cdot \text{m}^{-2}$	$\text{m}^{-1} \cdot \text{kg} \cdot \text{s}^{-2}$
Energija, rad, količina topote	džul	J	$\text{N} \cdot \text{m}$	$\text{m}^2 \cdot \text{kg} \cdot \text{s}^{-2}$
Snaga (*), fluks zračenja	vat	W	$\text{J} \cdot \text{s}^{-1}$	$\text{m}^2 \cdot \text{kg} \cdot \text{s}^{-3}$
Naelektrisanje, količina elektriciteta	kulon	C		$\text{s} \cdot \text{A}$
Električni potencijal, razlika električnih potencijala, napon, elektromotorna sila	volt	V	$\text{W} \cdot \text{A}^{-1}$	$\text{m}^2 \cdot \text{kg} \cdot \text{s}^{-3} \cdot \text{A}^{-1}$
Električna otpornost	om	$\Omega$	$\text{V} \cdot \text{A}^{-1}$	$\text{m}^2 \cdot \text{kg} \cdot \text{s}^{-3} \cdot \text{A}^2$
Električna provodnost	simens	S	$\text{A} \cdot \text{V}^{-1}$	$\text{m}^2 \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{s}^{-3} \cdot \text{A}^2$
Električna kapacitativnost	farad	F	$\text{c} \cdot \text{v}^{-1}$	$\text{m}^2 \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{s}^4 \cdot \text{A}^2$
Magnetski fluks	veber	Wb	$\text{V} \cdot \text{s}$	$\text{m}^2 \cdot \text{kg} \cdot \text{s}^{-2} \cdot \text{A}^2$
Magnetska indukcija	tesla	T	$\text{Wb} \cdot \text{m}^{-2}$	$\text{kg} \cdot \text{s}^{-2} \cdot \text{A}^{-1}$
Induktivnost	henri	H	$\text{Wb} \cdot \text{A}^{-1}$	$\text{m}^2 \cdot \text{kg} \cdot \text{s}^{-2} \cdot \text{A}^2$
Svjetlosni fluks	lumen	lm	$\text{cd} \cdot \text{sr}$	cd
Osvjetljenost	luks	lx	$\text{lm} \cdot \text{m}^{-2}$	$\text{m}^{-2} \cdot \text{cd}$
Aktivnost radioaktivnog izvora	bekerel	Bq		$\text{s}^{-1}$
Apsorbovana doza, specifična predata energija, kerma	grej	Gy	$\text{J} \cdot \text{kg}^{-1}$	$\text{m}^2 \cdot \text{s}^{-2}$
Ekvivalentna doza	sivert	Sv	$\text{J} \cdot \text{kg}^{-1}$	$\text{m}^2 \cdot \text{s}^{-2}$
Katalitička aktivnost	katal	kat		$\text{mol} \cdot \text{s}^{-1}$

**1.3 Prefiksi i njihove oznake koji se koriste za označavanje određenih decimalnih umnožaka i djelova**

**Tabela 1.4 SI prefiksi**

Faktor	Naziv	Oznaka	Faktor	Naziv	Oznaka
$10^{24}$	jota	Y	$10^{-24}$	jokto	y
$10^{21}$	zeta	Z	$10^{-21}$	zepto	z
$10^{18}$	eksa	E	$10^{-18}$	ato	a
$10^{15}$	peta	P	$10^{-15}$	femto	f
$10^{12}$	tera	T	$10^{-12}$	piko	p
$10^9$	giga	G	$10^{-9}$	nano	n
$10^6$	mega	M	$10^{-6}$	mikro	$\mu$
$10^3$	kilo	k	$10^{-3}$	mili	m
$10^2$	hekt	h	$10^{-2}$	centi	c
$10^1$	deka	da	$10^{-1}$	deci	d

Nazivi i oznake decimalnih umnožaka i djelova jedinice mase obrazuju se stavljanjem prefiksa ispred „gram“ i njihovih oznaka ispred oznake „g“.

Ako je izvedena jedinica izražena u obliku količnika, njeni decimalni umnošci ili djelovi se mogu odrediti dodavanjem prefiksa jedinici u brojiocu ili imeniocu, ili u oba.

Upotreba kombinovanih prefiksa, odnosno prefiksa obrazovanih stavljanjem jednog uz drugi nekoliko gore navedenih prefiksa, nije dozvoljena.

**1.4 Posebno dozvoljeni nazivi i oznake decimalnih umnožaka i djelova SI jedinica**

**Tabela 1.5**

Veličina	Jedinica		
	Naziv	Oznaka	Vrijednost
Zapremina	litar	l ili L <sup>x</sup>	$1 l = 1 dm^3 = 10^{-3} m^3$
Masa	tona	t a	$1 t = 1 Mg = 10^3 kg$
Pritisak	bar	bar <sup>1</sup>	$1 bar = 10^5 Pa$

\* Dvije oznake „l“ i „L“ se mogu ravnopravno koristiti za jedinicu litar (Šesnaesta CGPM (1979), odluka 6).

Prefiksi i njihove oznake, navedene u tabeli u 1.4, mogu se upotrebljavati zajedno sa jedinicama iz tabele 1.5.\*

## Prilog 2

## Prilog 2

### JEDINICE KOJE NIJESU OBUHVAĆENE MEĐUNARODNIM SISTEMOM JEDINICA, A MOGU SE UPOTREBLJAVATI U CRNOJ GORI

**2.1 Jedinice definisane na osnovu SI jedinica ali nisu ni njihovi decimalni umnošci ni djelovi**

**Tabela 2.1**

Veličina	Jedinica		
	Naziv	Oznaka	Vrijednost
ugao u ravni	obrt*		1 obrt = $2\pi$ rad
	grad, gon	gon	1 gon = $(\pi/200)$ rad
	stopen (ugaoni)	°	1 = $(\pi/180)$ rad
	minuta (ugaona)	'	1 = $(\pi/10800)$ rad
vrijeme	sekunda (ugaona)	"	1 = $(\pi/648000)$ rad
	minuta	min	1 min = 60 s
	sat, čas	h	1 h = 3600 s
	dan	d	1d = 86400 s

\* Međunarodna oznaka ne postoji

Predmeci navedeni u tabeli 2.1 jedino se mogu upotrebljavati uz nazive „grad“ i „gon“ i oznaku „gon“.

**2.2 Jedinice koje se koriste sa SI jedinicama, a čije su vrijednosti u SI jedinicama dobijene eksperimentalno**

**Tabela 2.2**

Veličina	Jedinica		
	Naziv	Oznaka	Definicija
energija	elektronvolt	eV	Elektronvolt je kinetička energija koju primi elektron pri prelazu kroz polje potencijalne razlike od 1 V u vakuumu.
masa	unificirana jedinica atomske mase	u	Unificirana jedinica atomske mase jednaka je 1/12 mase atoma $^{12}\text{C}$

Predmeci i njihove oznake, navedene u tabeli u 1.5, mogu se upotrebljavati zajedno sa ove dvije jedinice i oznakama iz tabele u 2.2.

### 2.3 Jedinice i nazivi čija je upotreba dozvoljena samo u specifičnim oblastima

**Tabela 2.3**

Veličina	Jedinica		
	Naziv	Oznaka	Vrijednost
jačina optičkih sistema	dioptrija		$1 \text{ dioptrija} = 1 \text{ m}^{-1}$
masa dragog kamenja	karat		$1 \text{ karat} = 2 \times 10^{-4} \text{ kg}$
površina zemljišta	ar hektar	a ha	$1 \text{ a} = 100 \text{ m}^2$ $1 \text{ ha} = 10^4 \text{ m}^2$
dužinska masa tekstilnog vlakna i konca	teks	tex	$1 \text{ tex} = 10^{-6} \text{ kg} \cdot \text{m}^{-1}$
krvni pritisak i pritisak drugih tjelesnih tečnosti	milimetar živinog stuba	mm Hg	$1 \text{ mm Hg} = 133,322 \text{ Pa}$
površina efektivnog presjeka	barn	b	$1 \text{ b} = 10^{-28} \text{ m}^2$

Predmeci i njihove oznake, navedeni u tabeli u 1.5, mogu se upotrebljavati zajedno sa jedinicama i oznakama iz tabele 2.3, izuzev jedinice milimetar živinog stuba i njene oznake.

### 2.4 Kombinovane mjerne jedinice

Kombinacijom mjernih jedinica iz ovog priloga obrazuju se kombinovane mjerne jedinice.

®  
2  
**MJERNE JEDINICE DOZVOLJENE  
SAMO ZA POSEBNU UPOTREBU**

5

Tabela 3.1

Područje primjene	Jedinica		
	Naziv	Približna vrijednost	Simbol
Saobraćajni znaci, mjerjenje udaljenosti i brzine	milja jard stopa inč	1 milja = 1609 m 1 yd = 0,9144 m 1 ft = 0,3048 m 1 in = $2,54 \times 10^{-2}$ m	mile yd ft in
Točeno pivo i jabukovača; mlijeko u reciklažnoj ambalaži	pinta	$1 \text{ pt} = 0,5683 \times 10^{-3} \text{ m}^3$	pt
Trgovanje dragocjenim metalima	troy unca	$1 \text{ oz tr} = 31,10 \times 10^{-3} \text{ kg}$	oz tr

Jedinice navedene u ovom prilogu mogu se kombinovati jedna s drugom ili s jedinicama u Prilogu 1 za oblikovanje složenih jedinica."